

# **TENDERSKA DOKUMENTACIJA**

**ZA JAVNU NABAVKU PUTEM KONKURSA ZA IZRADU IDEJNOG LIKOVNOG I  
URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKOG RJEŠENJA "MEMORIJALNI CENTAR PROSKOK",  
OPĆINA TRNOVO**

## **1. POZIV ZA DOSTAVU ZAHTJEVA ZA SUDJELOVANJE**

Broj nabavke: 6/18

Ovim pozivom na dostavu zahtjeva za sudjelovanje, objavljenom u "Službenom glasniku BiH" broj 2018. godine, pozivate se da dostavite zahtjev za sudjelovanje u konkursu za izradu **Idejnog likovnog i urbanističko-architektonskog rješenja "Memorijalni centar Proskok", općina Trnovo.**

## **2. PREDMET KONKURSA/OPIS PROJEKTA**

### **Sadržaj idejnog rješenja**

Učesnik izrađuje idejno likovno i urbanističko arhitektonsko rješenje koje treba da simbolizira:

- Otpor Bošnjaka agresiji i
- Odbranu BiH i Igmana.

Idejno rješenje mora biti grandiozno kao otpor na ovom prostoru i da predstavlja Bošnjački ponos.

Idejno rješenje treba da sadrži:

#### **A) Tekstualni dio**

- Konceptualne postavke idejnog rješenja,
- Tehnički opis i obrazloženje odobrenog materijala i urbane opreme, načina izvođenja i održavanja spomenika, te ostalih mogućih karakterističnih tehničkih uslova (osvjetljenje i prilaz spomeniku),
- Opis odnosa spomenika prema drugim objektima i već postojećem eksponatu i
- Projektantska procjena ukupnih troškova izrade spomenika, objekata, eksponata i uređenja javne površine.

#### **B) Grafički dio**

- Urbanističko rješenje u MJ 1:500,
- Situacija sa prijedlogom uređenja javne površine i pozicije spomen obilježja u MJ 1:2500 ili po potrebi u detaljnijem mjerilu,
- Karakteristični presjeci (minimalno 3 ili više presjeka s potrebnim pregledima u mjerilu potrebnog za razumjevanje natječajnog rada),
  - Nacrt objekata i spomenika u odgovarajućem mjerilu ovisno o rješenju,
  - Minimalno tri karakteristična detalja po odabiru (tlocrt, presjek, pogled u MJ 1:10 ili 1:20),
  - Najmanje tri prostorna prikaza cjeline spomenika s okolišem (3D model, perspektivni ili aksonometrijski prikaz, skica, fotomontaža) i
  - Maketa rješenja u zoni obuhvata u MJ 1:250.

## **3. KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE PREMA REDOSLJEDU NJIHOVOG ZNAČAJA**

Prilikom ocjenjivanja prijavljenih radova vrijednovat će se arhitektonsko oblikovanje prilagođeno namjeni objekata i okolnom okruženju:

- Originalnost i estetika,
- Funkcionalnost i
- Racionalnost i ekonomičnost rješenja.

Zainteresirani učesnici dostavljaju prilog idejnog rješenja pod šifrom. Idejni prijedlozi moraju biti štampani jednostrano na kancelarijskom papiru uvezani i numerisani na način da se onemogući naknadno dodavanje. Idejni prijedlozi se predaju u neprozirnoj zapečaćenoj koverti sa slijedećim sadržajem:

- Ime i prezime,
- JMBG autora,
- Adresa, telefon i
- Broj žiro računa s naznakom banke.

## **4. CILJ KONKURSA**

Javni poziv se raspisuje za dobijanje kvalitetnih i stručno izrađenih prijedloga idejnog urbanističko-architektonskog rješenja u sklopu kompleksa "Memorijalni centar Proskok", a sve u okviru Odluke o pristupanju zrade Urbanističkog projekta "Memorijalni centar Proskok". "Memorijalni centar Proskok" nalazi se na lokalitetu Proskok, te na kojem treba osmisiliti adekvatno spomen-obilježje koje će simbolizirati otpor agresoru u odbrani ovih prostora i omogućiti izgradnju pratećih sadržaja koji bi služili

za adekvatnu ekonomski samoodrživu cjelinu i prezentirati konkretnе sadržaje na terenu a koji se odnose na događaje iz perioda 1993. godine na ovom prostoru. To bi trebalo da obuhvati uređene položaje na crti Proskoka kao i lokalitet na kome će biti stacioniran uništeni tenk u ovim borbama na ovom lokalitetu.

## **5.NAGRADE**

Ukoliko do utvrđenog roka prispiju najmanje dva (2) dva konkursna rada koji ispunjavaju željene kriterije prema odluci konkursne komisije, dodjelit će se nagrade:

I Nagrada u iznosu od 10.000,00 KM,

II Nagrada u iznosu od 3.500,00 KM i

III Nagrada u iznosu od 1.500,00 KM.

Ukupan fond nagrada iznosi 15.000,00 KM.

Nagrade se dodjeljuju u neto iznosu.

U slučaju da stigne manji broj radova komisija može odlučiti o proporcionalnom smanjenju broja i fonda nagrada. Komisija zadržava pravo da ne odabere niti jedan rad ukoliko ne zadovoljava kriterije. U slučaju da bude izabran grupni rad, svi učesnici idejnog rješenja međusobno dijele dodjeljeni novčani iznos na jednakе dijelove. Dodijeljena prva nagrada podrazumjeva otkup autorskog djela (idejnog rješenja).

## **6.PRAVO PRIMJENE I KORIŠTENJA KONKURSNIH RADOVA**

Dodijeljena prva nagrada podrazumijeva otkup autorskog djela (idejnog rješenja). Ukoliko nijedno od pristiglih rješenja prema ocjeni konkursne komisije ne bude zadovoljavalo željene kriterije, konkurs će biti ponovljen.

## **7.ROKOVI**

Rok za prijem konkursnih radova ističe dana 15.5.2018. godine do 12,00 sati. Prijavljanje na konkurs moguće je od dana objave obavještenja na portalu AJN i web stranici.

## **8. ADRESA ZA PREDAJU RADOVA**

Idejni prijedlog se dostavlja Komisiji za ocjenjivanje u zapečaćenoj koverti sa naznakom "Javni pozivi za izradu idejnog, likovnog i urbanističko-arhitektonskog rješenja "Memorijalnog centra Proskok", općina Trnovo. (NE OTVARATI)".

Na adresu: Općina Trnovo, Trnovo 36., 71223 Delijaš.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kontakt osoba:

Adel Koso za proceduralna pitanja postupka javne nabavke, kontakt tel 033/586 708 i  
Osman Smječanin za tehnička pitanja, kontakt tel 033/586 712.

## **9. KONKURSNA KOMISIJA**

Konkursna komisija (za ocjenu idejnog projekta) bit će imenovana od strane ugovornog organa.

## **10. ZAVRŠNE ODREDBE**

Predajom rada autor pristaje na uslove javnog poziva i javnog izlaganja rada.

Autor prvonagrađenog rada i raspisivač javnog poziva dužni su postupiti u skladu sa zaključcima ocjenjivačke komisije, a u vezi dalje realizacije prvonagrađenog rada.

Raspisivač javnog poziva će po završetku raspisanog roka prijavljene radove prezentirati putem web stranice.

U svemu što nije regulisano raspisivanjem ovog javnog poziva primjenjivat će se odgovarajuće odredbe Zakona o obligacionim odnosima i Zakona o autorskim i srodnim pravima u BiH.

Svi sporovi koji bi mogli nastati iz ovog javnog poziva prvenstveno će se rješavati dogовором, uslučaju da se ne riješi, nadležan je općinski sud u Sarajevu.

Sastavni dio tenderskog zadatka je Odluka o pristupanju izradi Urbanističkog projekta „Memorijalni centar Proskok“ („Službene novine kantona Sarajevo“, broj 14/18) i geodetska podloga.

Na osnovu člana 29. Zakona o lokalnoj samoupravi (Službene novine Kantona Sarajevo", broj 22/00 - Prečišćeni tekst), člana 25 i 34. Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 24/17 i 1/18) i člana 24. i 117. Statuta Općine Trnovo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 12/08), Općinsko vijeće Trnovo, na 11. sjednici, održanoj dana 13.03.2018. godine, donjelo je

## ODLUKU

### **O PRISTUPANJU IZRADI URBANISTIČKOG PROJEKTA "MEMORIJALNI CENTAR PROSKOK"**

#### **Vrsta Plana**

#### **Član 1.**

Pristupa se izradi Urbanističkog projekta "Memorijalni centar Proskok" (u daljem tekstu: Plana).

#### **Granice područja za koje se Plan radi**

#### **Član 2.**

Obuhvat počinje iz tačke 1. čije koordinate su Y=6526242; X=4839118, dalje nastavlja pravcem sjeveroistok i dolazi u tačku broj 2. sa koordinatama Y=6526349; X=4839233, naglo skrećući dolazi na tromeđu parcela 1464, 1488 i 1465/1, produžava granicom parcele 1464 i dolazi do tačke broj 3. sa koordinatama Y=6526341; X=4839239. Naglo skrećući u pravcu jugoistok dolazi do tačke 4. sa koordinatama Y=6526441; X=4839020, produžava navedenim pravcem do tačke broj 5. gdje je Y=6526466; X=4838923, produžava u tačku broj 6. a tu je Y=6526511; X=4838844, granica nastavlja pravcem jugoistok i dolazi u tačku broj 7. sa Y=6526579; X=4838769, iz tačke 7. granica dolazi u lomnu tačku broj 8. sa koordinatama Y=6526645; X=4839748. Iz tačke 8. granica obuhvata se kreće u pravcu juga i dolazi u lomnu tačku 9. gdje je Y=6526659; X=4838592. Skrećući naglo prema zapadu granica obuhvata dolazi do tačke 10. sa koordinatama Y=6526502; X=4838638. Iz tačke 10. nastavlja pravcem jugozapad i dolazi u tačku broj 11. a tu je Y=6526459; X=4838614, produžava dalje do tačke broj 12. čije koordinate su Y=6526416; X=4838557. Iz tačke 12. granica naglo lomi prema sjeverozapadu i dolazi na međnu belegu parcela 3398 i 1488. Granica obuhvata dalje nastavlja granicom parcela 3398, 3397 i 3396 i dolazi do tačke broj 15. a tu je Y=6526468; X=4838726. Obuhvat iz tačke 15. dolazi u lomnu tačku 16. sa koordinatama Y=6526504; X=4838755. Mijenjajući pravac prema sjeverozapadu dolazi do tačke 17. gdje je Y=6526375; X=4839099, obuhvat iz navedene tačke dolazi do međne belege tj. na granicu parcela 1482/1 i 1488, a to je tačka 18. i tu je Y=6526332; X=4839115. Produžavajući granicom parcele 1482/1 dolazi u tačku broj 19. sa koordinatama Y=6526251; X=4839093. Iz navedene tačke granica obuhvata dolazi u tačku broj 1. odakle je obuhvat i krenuo.

Obuhvat smješten je na dijelovima parcela broj 1488, 3736 i 3395/1 K.o. Dejčići, općina Trnovo.

Površina opisanog obuhvata je 5,2 ha.

#### **Član 3.**

Obezbijediti ažurnu geodetsku i geološku podlogu u razmjeri 1:500 sa podacima o posjedovnom stanju i ažurnom katastru komunalne infrastrukture;

## **Vremenski period za koji se Plan donosi**

### **Član 4.**

Plan se donosi za period do donošenja novog Plana.

### **Smjernice za izradu Plana**

### **Član 5.**

#### **A) Osnovna usmjerenja za izradu Plana su:**

- Izmjenama i dopunama Prostornog plana Kantona Sarajevo za period 2003. do 2023. g. - B faza prema kojima se područje planiranja nalazi u zoni "sport-rekreacija" - namjena građevinsko zemljište u prostoru "Evidentirane i zaštićene cjeline prirodnog i kulturno-historijskog naslijeđa Bjelašnica i Igman" ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 22/17).
- Odlukom o provođenju Prostornog plana Kantona Sarajevo za period 2003.-2023. godina i članom 73. "Pri izradi planskih dokumenata potrebno je za objekte prirodnog naslijeđa koji su pod zaštitom uvesti i posebne režime korištenja sa aspekta turističkih posjeta, obezbijediti adekvatnu infrastrukturu za zone u kojima su dozvoljene turističke posjete i uskladiti režime zaštite sa uspostavom održivog razvoja ovih područja".
- Kroz koncept prostorne organizacije u granicama planiranja potrebno je maksimalno poštovati načela zaštite, uređenja i unapređenja specifičnih vrijednosti predmetnog područja, posebno vodeći računa o zaštiti prirodne sredine.
- Planom obuhvaćeno područje u prostorno-funkcionalnom smislu posmatrati kao integralnu cjelinu u turističkoj i sportsko-rekreativnoj ponudi i planirati mogućnosti i način izgradnje sportsko-rekreativnih sadržaja primijeren datim uslovima i ambijentu.
- Radi specifičnosti područja, osnovna koncepcija uređenja i izgradnje prostorne cjeline sa prijedlogom namjene sadržaja treba da se međusobno dopunjava sa sadržajima na području ukupnog sportsko-rekreativnog i turističkog područja, i da predstavlja jednu cjelinu koja će dati novi razvojni identitet ovom području;
- Osnovna usmjerenja za izradu Plana su:
- Izvršiti geodetsko snimanje postojećeg stanja u obuhvatu Plana u vektorskem obliku u razmjeri 1:500. Uz geodetske podloge potrebno je obezbijediti i podatke o posjedovnom stanju i ažurnom katastru komunalne infrastrukture;
- Izvršiti istražne radove za izradu elaborata o inženjersko-geološkim osobinama terena, a na osnovu projektnog zadatka koji će definisati obim istražnih radova u granicama Plana;
- Izvršiti analizu stanja u prostoru;
- Stvoriti uslove da se definišu građevinske linije koje će obezbjediti djelovanje u prostoru, a arhitektonsko-oblikovno da predstavljaju jednu zaokruženu cjelinu usklađenih estetsko-oblikovnih karakteristika,
- Uraditi projektni zadatak za izradu urbanističko-arhitektonskog konkursa za Memorijalni centar Proskok sa idejnim projektima građevinskih objekata.

## **B) Osnovna usmjerenja za izradu Projektnog zadatka za izradu urbanističko-arhitektonskog konkursa:**

Uređenje i održavanje centra će biti povjereni upravitelju koji će uključiti sve zainteresovane subjekte, općina, Javna preduzeća, organizacije boraca, invalida, omladine planinara i sl.

Na ovom prostoru je neophodno da se svi fortifikacijski objekti i uređaji saniraju i konzerviraju te obilježe sa osnovnim podacima čiji sadržaj će utvrditi subjekt koji će upravljati ovim prostorom.

Osim naprijed navedenog u centru se predlaže obilježavanje mjesta pogibije boraca, primjenjujući princip maksimalnog korištenja autohtonih materijala koji se uklapaju u prirodnu sredinu, a dovoljno jasno naglašavaju simboliku života i smrti.

Pri ovome je neophodno izabrati tako obilježje koje će u zimskom periodu biti uočljivo.

Preporučuje se da sva mjesta budu na isti način tretirana.

Sva oruđa koja se trenutno nalaze u prostoru ili se prikupljaju treba ostaviti ili postaviti na mjesta gdje su zatečena ili su se nalazila za vrijeme i nakon bitke.

Iste treba konzervirati i održavati te opremiti odgovarajućim informativnim podacima.

## **C) Prostorna organizacija**

Neosporno je riječ o prirodnom području sa naglašenim estetskim, ekološkim, odgojno-obrazovnim, kulturno-povijesnim i sportsko-turističko-rekreacijskim vrijednostima, tako da prostorna organizacija treba da:

- ima jasan koncept i vidljivu poruku razvoja, uređenja i opremanja,
- predstavlja jednu zaokruženu cjelinu osmišljenu i kreiranu tako da promjene kroz godišnja doba i vremensko trajanje ne narušavaju i ne umanjuju identitet sa okolnim dijelovima prirodne sredine.

## **D) Uslovi za planiranje i organizovanje sadržaja**

U cilju kvalitetnijeg korištenja prostora, predlaže se izgradnja "centralne grupe" objekata koji treba da prihvate sljedeće sadržaje:

- spomen muzej-spomen sobu u kojoj bi bio smješten izložbeni materijal, vezan za bitke kao što su puške, materijalna sredstva manjeg gabarita, trofejna oruđa i oružja, odjeća, dokumenti, fotografije i sl.,
- Spomen obilježje koje treba da simbolizuje otpor i borbu u cilju očuvanja ovih prostora i Sarajeva kao glavnog grada,
- Manji prostor za sastanke, edukaciju, susrete i sl.,
- Nadkriveni prostor sa reljefom i prikazom bitke koji osim informativnog karaktera ukazuje i na ukupnu organizaciju memorijalnog centra te prostor koji bi služio i kao sredstvo za edukaciju,
- Manji ugostiteljski punkt sa otvorenim i zatvorenim prostorom za posjetioce,
- Smještajni objekat sa sobama za spavanje, kuhinjom i kancelarijom,

- Objekat logistike za smještaj ogreva, sredstava za održavanje centra, rezerve hrane i sl.,
- Utvrditi i obilježiti mjesta na kojima je moguće održavanje skupova,
- Prostor treba da bude opremljen odgovarajućim mobilijarom kao što su klupe, stolovi, kante za otpatke,
- Mobilijar planirati na tačkama sa kojih se otvaraju vidici prema prostorima na kojima su vođene druge bitke a nalaze se izvan zone obuhvata. Punktovi treba da budu opremljeni informativnim podacima o elementima koji se nalaze u vizuri posjetioca,
- Kompletno uređenje i opremanje prostora treba da bude maksimalno usaglašeno sa prirodnom sredinom.

#### **E) Odnos prema građevinskom fondu**

- Planirati izgradnju smještanih kapaciteta sa restoranom i ostalim pratećim sadržajima a u cilju samoodrživosti centra,
- Obezbijedi uslove (prema utvrđenim/markiranim stazama) za razvoj brdskog biciklizma i planinarenja.

#### **F) Ostali uslovi**

- Utvrditi pravce ulaza u područje kao i u pojedine zone, te uspostaviti kontinuitet kretanja - internog posjetiteljskog prometa sa preciziranim ulazima koji vode do određenih ciljnih tačaka ili površina kao i mjesta-punktova.
- Kolski pristup centru saobraćajnica Prokresa - Čakle - Proskok - Krstac
- Parking površine za posjetioce rješavati u kontaktnoj zoni sa glavnom saobraćajnom
- Pri izradi Urbanističkog projekta potrebno je definisati lokacije za prikupljanje otpada u području gdje je najveća frekvencija posjetilaca. Također, na lokaciji je potrebno planirati posude za odvojeno prikupljanje sekundarnih sirovina (papir, plastika, staklo), obzirom da su subjekti dužni razdvajati i odvojeno skladištiti otpad na mjestu nastanka (sklopiti odgovarajući ugovor ili sporazum sa ovlaštenim operatorom koji će preuzeti daljnju brigu o otpadu (propisano Pravilnikom o uvjetima za prijenos obaveza upravljanja otpadom sa proizvođača i prodavača na operatera sistema za prikupljanja otpada);
- Na osnovu usvojenog koncepta prostornog uređenja sa utvrđenim urbanističko-tehničkim usmjerenjima izraditi idejne projekte objekata;
- Planirane kapacitete komunalne i energetske infrastrukture usaglasiti sa postojećom mrežom i istu prilagoditi (rekonstruisati) za nove kapacitete i sadržaje.

#### **Zelenilo**

Potrebno je da se uradi idejni projekat pejsažno-oblikovno rješenje unutar obuhvata Plana, uvažavajući slijedeće:

- Prilikom definisanja prostorne organizacije cijelokupnog prostora, zelene površine kroz konceptualno rješenje treba naglasiti, postojeće zelenilo štititi i ugraditi ga kao zaštitno zelenilo (sjeću šume svesti na minimum, važan dio prirodnog krajolika, radi zaštite, rekreacije, sprječavanja erozije, i sl.), dati prijedlog mjera unapređenja njihove strukture (biološka i građevinska komponenta).

- Uređenje područja treba da sadrži elemente zaštite prirode i okoliša kao kontinuiranu i u svim segmentima prisutnu komponentu, bazirati se na kvalitetu zatečenog planinskog okruženja, a u slučajevima kad je potrebna njegova obnova ili unapređenje saditi autohtone vrste za sve tri etaže vegetacije;
- Aspekt zelenila treba da zastupljenosću i strukturom obezbjedi određene ambijentalne, estetsko-oblikovne efekte i zaštitne kvalitete u skladu sa kriterijima zaštite okoline;
- Planirane prostore za aktivni i pasivni sport i rekreaciju opremiti elementima urbanog mobilijara (mjesta za odmor, saletl, klupa, korpa, i sl.).

## **Saobraćaj**

- U toku izrade Plana potrebno je zadržati koncept primarne saobraćajne mreže definisan važećim planovima višeg reda, a mrežu internih saobraćajnica svesti na minimum i koncipirati je na način jednostavne dostupnosti svim planiranim sadržajima;
- Posvetiti pažnju i ostalim saobraćajnicama (pješačke) i režimu odvijanja saobraćaja u obuhvatu kao i obezbeđenju površina za saobraćaj u mirovanju, kako bi se sve što je vezano za funkciju saobraćaja planiralo u skladu sa definisanim mjerama u zaštićenim zonama i dozvoljenim intervencijama u granicama predmetnog obuhvata;
- Planiranje saobraćaja podrazumijeva:
  - ograničavanje broja parking mjesta;
  - ograničavanje pristupa automobilima na određene prostore;
  - odvajanje tihih aktivnosti (zone pješačenja i dr.) od bučnih aktivnosti (smještajni kapaciteti, i sl.);
  - planiranje alternativnih pravaca;
- Područje planiranja mora imati obezbijeđen kolski i pješački pristup sa glavne saobraćajne komunikacije Prokresa- Čakle - Proskok - Krstac
- Potrebno je interne saobraćajnice implementirati u skladu sa prostornim mogućnostima kako u pogledu gabarita, tako i u pogledu položaja u datom ambijentu, te zaštitnog pojasa propisanog zakonskom regulativom;
- Saobraćaj u mirovanju rješavati u skladu sa važećim standardima i kapacitetima planiranih sadržaja;

## **Komunalna hidrotehnika**

U cilju zaštite površinskih i podzemnih voda od zagađenja i drugih štetnih uticaja na snazi je Odluka o zaštiti izvorišta vode za piće u Sarajevskom polju zajedno sa Programom mjera, iz 1987 godine, prema kojoj se razmatrani obuhvat nalazi u III zaštitnoj zoni. Shodno ovome, propisane su mjere zaštite od koje su neke:

- Objekti u naseljima u kojima je izgrađena kanalizacija moraju se priključiti na istu, a otpadne vode kanalizacije prethodno prečistiti (biološki tretman) putem uređaja za prečišćavanje i tako prečišćene upustiti u tlo.
- Otpadne vode iz objekata u naseljima ili pojedinačnih objekata van naselja koji nisu priključeni na kanalizaciju moraju se prethodno prečistiti putem zasebnih ili grupnih uređaja za prečišćavanje i

tako prečišćene upustiti u tlo.

- Otpadne vode sa parkirališta i drugih saobraćajnih površina moraju se prije ispuštanja u tlo prethodno prečistiti (ugradnja separatora ulja i masti).
- Otpadne vode iz gospodarskih objekata moraju se upuštati u tlo van ponornih zona i otvorenih tokova.
- Eksploracija šuma mora se vršiti prema šumsko-privrednim osnovama na način na koji se neugrožava režim površinskih i podzemnih voda.
- Treba istaći da su u toku aktivnosti na donošenju Privremene odluke zaštite vode za piće Sarajevskog polja, u okviru kojih će se propisati određena ograničenja i mјere na razmatranom prostoru.
- Svi radovi na izgradnji i rekonstrukciji vodovodne i kanalizacione mreže, moraju zadovoljavati visoke kriterije i tehničke uslove izvođenja.

### **Snabdijevanje vodom širem obuhvata za izradu UP-a**

Snabdijevanje vodom će se obezbijediti sa Regionalnog vodovoda Hojta - Bjelašnica - Igman tj sa priključnog šahta na Čaklama. Rezervoar na Pandurici V= 50 m.

### **Ovodnja otpadnih i oborinskih i voda**

Ovodnja otpadnih voda za objekate rješiti preko dvokomornih nepropusnih septičkih jama ili manjih postrojenja za tretman otpadnih voda.

### **Elektroenergetika**

- Područje u granicama Plana je u velikoj mjeri pokriveno elektroenergetskim sistemom za kontinuiranu dobavu električne energije. Primarno napajanje je iz postojeće TS 35/10(20) kV, BJELAŠNICA, 2x4 MVA, a rezervno napajanje je iz postojeće TS 35/10(20) KV IGMAN (KABALOVO), 1x4 MVA. Postojeća TS 10(20)/0.4 kV BABIN DO; br.1209; 1000 kVA koja pripada planiranom prostornom obuhvatu, pokriva potrebe zatečenog konzuma električnom energijom.
- Napajanje objekata električnom energijom u obuhvatu treba da bude na 10(20) kV naponu distributivne mreže. Mjesto priključka na mrežu je distributivna trafostanica tipske jedinične snage transformatora, projektovana prema Tehničkim preporukama Elektrodistribucije Sarajevo.
- Mrežu planirati isključivo kablovsku, sa mogućnošću dvostranog napajanja, iz glavnog i rezervnog izvora napajanja višeg reda. Također, planirati mogućnost povezivanja 10(20) kV kabloske mreže planiranog obuhvata sa susjednim obuhvatom. Distributivne trafostanice planirati u težištu potrošača, a broj određivati prema specifičnom opterećenju transformatorske jedinice. Uz planirane visokonaponske 10(20) kV kablove položiti PHD cijev za optički OPGW kabl za daljinsku komandu. U kabloske vodne ćelije ugraditi indikatore kvara.
- Razvod električne energije na niskom naponu planirati isključivo kablovskom mrežom. Niskonaponska mreža će se iz planiranih transformatorskih stanica TS 10(20)/0.4 kV izvoditi kao zatvorena preko KRO i KPOV-S ormara (uvezana sa sopstvenom i drugim susjednim transformatorskim stanicama) a raditi kao radikalna. Postoji mogućnost rezervnog napajanja preko KRO i KPOV-S ormara i poveznih niskonaponskih kablova. Obzirom da svi kablovi uglavnom imaju rezervu u kapacitetu to ujedno služe za glavno napajanje i za rezervno napajanje susjednih kablova. Svi KRO razvodni ormari (KRO-8, KRO-6, KRO-4, KPOV-S2 i KPOV-S1) fasadni ormari su predviđeni za ugradnju na fasade objekata ili slobodnostojeći. Predmetni distributivni ormari se montiraju na odgovarajuće temelje. Distributivni ormari ujedno su i priključne točke za spajanje

potrošača na elektroenergetski sustav.

- Rasvjeta saobraćajnica treba biti planirana prema njihovoј kategorizaciji, u sklopu postojeće javne rasvjete, sa nivoom osvjetljenja prema preporukama svjetlotehničke karte. Visine stubova javne rasvjete i tip svjetiljki usaglašavati sa postojećim ili usvojenim tipom u skladu sa prostornim ambijentom. Mjerenje potrošnje električne energije i automatsko uključenje predviđjeti u distributivnoj trafostanici iz koje se napaja određena grupa svjetiljki. Koristiti ormare javne rasvjete sa redukcijom snage.

## **Termoenergetika**

### **Toplifikacija i Gasifikacija**

- Prostor obuhvaćen Urbanističkim projektom nije u zonama centralne toplifikacije pa je toplifikacija postojećih objekata u području zone obuhvata koncipirana tako da se putem individualnih sistema podmiruju potrebe za grijanjem.
- Priprema TSV i energetske potrebe za kuhanjem, ostvaruju se također individualnim sistemima.
- Imajući u vidu, pored energetskog, ekonomskog i okolinski aspekt kao i dipoziciju i namjene objekata unutar prostorne cjeline, značaj prostora, kao prirodnog naslijeđa, optimalno rješenje opskrbe topotnom energijom je na bazi korištenja zemnog gasa, kao osnovnog energenta, a alternativna goriva se odabiraju u skladu sa željama i mogućnostima investitora, ali na način koji ne dozvoljava ugrožavanje okoliša iznad dopuštenih vrijednosti, uz poštivanje propisa i odluka važećih na nivou Kantona.
- Korištenje električne energije, treba svesti samo kao nezamjenjivu.

## **Telekomunikaciona infrastruktura**

- Sredinom obuhvata prolazi optički kabl u vlasništvu BH Telecoma pa je Idejnim projektom telekomunikacione infrastrukture potrebno projektovati telekomunikacionu infrastrukturu, prije svega u obliku trasa kablovske kanalizacije do svih objekata, koja bi se nadovezivala na postojeću infrastrukturu ako ista to dozvoljava svojim kapacitetom;
- Prilikom izrade Idejnog projekta faze telekomunikacione infrastrukture, potrebno telekomunikacionu infrastrukturu planirati podzemno (član 90. Prostorni plan razvoja KS za period 2003 - 2023 god.);
- Planirana trasa kablovske kanalizacije treba da prati liniju postojećih i planiranih saobraćajnica;
- Trasu TK infrastrukture (kablovsku kanalizaciju, pripadajuća kb. okna i ormariće sa TK opremom) je potrebno planirati izvan kolovoza (u pločnicima i zelenim površinama). Ukoliko trasu kablovske kanalizacije nije moguće planirati izvan kolovoza, moguće je istu planirati unutar kolovoza, uz pribavljenu saglasnost i definisane uslove za prokope saobraćajnih površina od strane nadležnih upravitelja saobraćajnica;
- Pri izvođenju radova potrebno je posebno voditi računa da ne dođe do oštećenja postojećeg biljnog fonda, a naročito njegovog korjenovog sistema; Tačke koncentracije (ormarići sa TK opremom) je potrebno planirati uz ili unutar objekta, te izbjegavati postavljanje objekata TK infrastrukture kao samostalnih jedinica;
- Obzirom da se radi o Idejnom rješenju, odstupanja od planirane trase TK kablovske kanalizacije u Idejnom rješenju su moguća, ali uz poštivanje gore navedenih smjernica;
- Konačan izbor tehnologija koja će biti korištena za pružanje telekomunikacionih usluga

korisnicima, je ostavljen investitoru i nije predmet planske dokumentacije.

### **Sudjelovanje javnosti**

#### **Član 6.**

U toku izrade Plana obezbijediće se sudjelovanje javnosti u svim fazama izrade Plana na osnovu Programa uključivanja javnosti u proces pripreme i izrade Plana.

### **Režim građenja do donošenja Plana**

#### **Član 7.**

Do donošenja Plana utvrđuje se režim zabrane građenja objekata na prostoru koji je obuhvaćen Planom.

Izuzetno se može vršiti intervencija u prostoru u funkciji zaštite i spriječavanja dalje degradacije prostora, te izgradnje komunalne i saobraćajne infrastrukture, a prema verifikovanom konceptu Plana.

#### **Član 8.**

Stvorene obaveze u prostoru od nadležnih općinskih službi uvažiti kao zatečeno stanje.

### **Rok za pripremu i izradu Plana**

#### **Član 9.**

Rokovi za pripremu i izradu Plana su:

- Donošenje Odluke o pristupanju izradi Plana... januar 2018.
- Ugovaranje februar 2018.
- Obezbeđenje podloga za izradu Plana februar 2018.
- Provođenje konkursa za izradu idejnog arhitektonsko -urbanističkog rješenja mart 2018.
- Izrada koncepta Plana april 2018.
- Izrada prednacrta Plana april 2018.
- Utvrđivanje Nacrta Plana april 2018.
- Javni uvid i rasprava o Planu maj 2018.
- Sumiranje i analiza rezultata javne rasprave juni 2018.
- Prijedlog Plana juli 2018.
- Usvajanje Plana juli 2018.

## **Način osiguranja sredstava za izradu Plana**

### **Član 10.**

Za pripremu i izradu Plana (elaborata koji se obezbjeđuju kroz spoljnu saradnju) potrebno je obezbijediti sredstva u okvirnom iznosu od 40.000,00 KM.

## **Nosilac pripreme Plana i Nosilac izrade Plana**

### **Član 11.**

Nosilac pripreme Plana je Načelnik Općine Trnovo.

Nosilac izrade Plana je Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo.

## **Javna rasprava i donošenje Plana**

### **Član 12.**

Nosilac izrade Plana će izraditi Osnovnu koncepciju Plana, a na osnovu utvrđenih smjernica i ponuditi je Nosiocu pripreme na razmatranje i usaglašavanje u kontaktu sa javnošću.

Ukoliko Nosilac pripreme Plana usvoji Osnovnu koncepciju Plana, Nosilac izrade Plana će izraditi Prednacrt plana i dostaviti ga Nosiocu pripreme radi utvrđivanja Nacrt-a plana.

Nosilac pripreme za izradu Plana će utvrditi Nacrt plana i podnijeti ga Općinskom vijeću Trnovo na razmatranje i stavljanje na Javni uvid i raspravu u trajanju od 30 dana.

### **Član 13.**

Na osnovu rezultata Javne rasprave i stava o Nacrtu Plana, Nosilac pripreme Plana utvrditi će Prijedlog plana i podnijeti ga Općinskom vijeću Trnovo na donošenje.

## **Ostale odredbe**

### **Član 14.**

Subjekti planiranja su: Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, Ministarstvo za boračka pitanja, Općina Trnovo, komunalna i javna komunalna preduzeća, vlasnici i korisnici zemljišta, potencijalni investitori i drugi zainteresovani subjekti koji iskažu svoj interes.

### **Član 15.**

Utvrđuje se režim zabrane građenja do donošenja Plana.

### **Član 16.**

Sastavni dio ove Odluke je grafički prilog sa ucrtanom granicom područja Plana.

## **Član 17.**

Ova Odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj tabli Općine Trnovo, a naknadno će se objaviti u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-02-1088/18  
15. marta 2018. godine  
Trnovo

Predsjedavajuća  
Općinskog vijeća Trnovo  
**Emina Mehmedagić**, s. r.  
Odluka objavljena na oglasnoj ploči Općine Trnovo dana 15.03.2018. godine.